



**Crna Gora
ZAVOD ZA
HIDROMETEOROLOGIJU
I SEIZMOLOGIJU**

**Broj: 01-1943
Podgorica, 21. 06. 2016. godine**



**Crna Gora
AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE
KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU
DJELATNOST**

**Broj: 0102-2674/3
Podgorica, 21. 06. 2016. godine**

SPORAZUM O SARADNJI

Zaključen dana 21. 06. 2016. godine u Podgorici između:

1. Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Bulevar Džordža Vašingtona 56, koju zastupa izvršni direktor Zoran Sekulić.
2. Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, IV proleterske 19, Podgorica, kog zastupa direktor Luka Mitrović

Član 1

Cilj ovog sporazuma je uspostavljanje, razvijanje i jačanje saradnje između Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost i Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju. Ova saradnja, između ostalog, uključuje zajedničko korišćenje infrastrukturnih objekata u cilju racionalnog trošenja javnih sredstava, te razmjenu podataka i informacija kojima raspolažu, u cilju preduzimanja mjera i sprovođenja procedura iz nadležnosti svakog od potpisnika.

Član 2

Zajedničko korišćenje infrastrukturnih objekata, te razmjena raspoloživih podataka i informacija neophodnih za obavljanje djelatnosti iz nadležnosti potpisnika će se obaviti na zahtjev jedne od strana potpisnika, a najkasnije 30 dana od podnošenja zahtjeva, u štampanoj ili elektronskoj formi.

Strana koja dobije odobrenje za korišćenje infrastrukturnog objekta od strane drugog potpisnika odnosiće se prema istom u duhu dobrog i savjesnog domaćina, te će učestvovati u svim troškovima održavanja predmetnog objekta, srazmjerno površini koju koristi, što će se urediti posebnim ugovorima.

Strana koja dobija podatke i/ili informacije može ih koristiti samo za svoje potrebe i može ih otuđiti, samo uz saglasnost drugog potpisnika.

Član 3

Potpisnici će naročito sarađivati u:

- oblasti zajedničkog korišćenja infrastrukturnih objekata u njihovom vlasništvu, a na osnovu posebno zaključenih ugovora o korišćenju;
- oblasti proporcionalnog učešća u održavanju infrastrukturnih objekata koji se koriste zajednički;
- oblasti zajedničkog ulaganja, a koja se tiču adaptacije i uređanja infrastrukturnih objekata koji se koriste zajednički;
- u pogledu obezbjeđivanja uslova pristupa elektronskim komunikacionim uslugama na stanicama za hidrometeorologiju;
- postupcima donošenja planova raspodjele radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjeni hidrometeorološkoj i seizmološkoj službi;
- postupcima izdavanja odobrenja za korišćenje radio-frekvencija za radio stanice koje rade u hidrometeorološkoj i seizmološkoj službi;
- postupcima koordinacije radio-frekvencija iz opsega koji su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene za hidrometeorološku i seizmološku službu;
- postupcima kontrole korišćenja i monitoringa radio-frekvencija iz opsega koji su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene za hidrometeorološku i seizmološku službu;
- obezbjeđivanju podataka iz oblasti hidrometeorologije i seizmologije.

Razmjena akata će se vršiti u štampanoj i/ili elektronskoj formi.

Član 4

Sprovođenje sporazuma vrši svaki od potpisnika u okviru svoje nadležnosti propisane nacionalnim zakonodavstvom.

Član 5

Svaka od strana potpisnika može predložiti izmjenu sporazuma, na način da je potpisnik koji predlaže izmjenu protokola dužan uputiti predloženu izmjenu drugoj strani na odobrenje. Ako se odgovarajuće odobrenje za izmjenu protokola ne dobije u roku od 30 dana od dana dostavljanja prijedloga, smatraće se da je predložena izmjena protokola odobrena.

Član 6

Ovaj protokol stupa na snagu danom potpisivanja. Ovaj protokol je potpisan u 4 (četiri) primjerka od čega svaki potpisnik zadržava po 2 (dva) primjerka.


**ZAVOD ZA HIDROMETEOROLOGIJU
I SEIZMOLOGIJU**

Luka Mitrović
direktor


**AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE
KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST**

Zoran Sekulić
izvršni direktor